



TLHOMAMISO YA BAIKAEGI/BAJABOSWA

(E tshwanetse go tlatswa ke YO ESENG WA LOSIKA)

Tswee-tswae kwala ka ditlhaka tse ditona ka pene e ntsho kgotsa e tala.

Tswee-tswae bala kitsiso e e latelang ka kelotlhoko pele o ka tlatswa fomo

Letlole la Phensene la Debswana le neela maloko a Letlole ditshiamelo tsa go tlogela tiro ka bogodi. Fa leloko le tlhokafala, ditshiamelo tsa leloko di kgagangwa ka baikaege le bajaboswa ke lekgotla la Batlhokomedi jaka go kaiwa ke melawana ya Letlole.

Go thusa lekgotla la Batlhokomedi go kgaganya madi a moswi, o tlhophilwe o le mongwe wa ba ba ka re okeletsang kitso. Mo dikarolong tse di latelang, re tia kopa o arabe dipotso. Re kopa gore dipotso di arabuwe ka botlalo. Lekgotla la Batlhoko- medi le tia lebelela dikgang tsotlhe ka leitho le le tsenelatseng.

Ga o partlelwe go tlatswa fomo e, e bile go tsaya karolo ga gago mo thulaganyong e ke boitlhaopo. Mme fela re ka lebogela thuso ya gago.

TSWEE-TSWEE RURIFATSA GORE SE O SE KWALANG KE SE O NENG O SE ITSE KA NAKO YA FA O ITSANEDIRISANA LE MOSWI MME SETSHWANETSE GO IKEMELA KA NOSI, SE SA TLATSWE KE KANA KA MEGOPOLO YA BA LELWAPA KGOTSA MASIKAA MOSWI

TSWEE-TSWEE BUSSETA FOMO E TLAADITSWENG KWA:

The Operations Manager

Gaborone Office

Debswana Pension Fund

Fax: 267 3936239

P/Bag 00512

Tel: 267 361 4236

Gaborone

Tel: 267 361 4267

Tel: 267 361 4354

Fa o eletsa go thuswa go tlatswa fomo, tswee-tswae ikgolaganwe le rona mo dinmoreng tse di kwadilweng fa godimo.

A. MAINA MOSWIA O A ITSENG

Leina la Mohiri wa Gagwe

Leina (ma) Sefane

B. TLHOMAMISO KA MONGWE O SELE YO O IKEMETSENG KA NOSI

Ke tlhomamisa ka go ikana gore: Nna (leina ka botlalo)

Nomoro ya Sesupo sa Omgang
Kamano Yame le Moswi ke

(j k tsala, ngdka, modiri ka ene, moruti – ESENG WA LOSIKA)

Palo ya dingwaga tse ke tsileng moswi: dingwaga.

Khouti ya mogala Mogala

Mogala wa Letheka (Cellphone)

Ke tlhomamisa gore ga ke itse ka bana bape fela ba moswi a ka tswang a ne a na le bone kwa ntle ga ba kwadil- weng ta tlase.

Maina ka Botlalo Kamano le moswi
Maina ka Botlalo Kamano le moswi
Maina ka Botlalo Kamano le moswi



CONFIRMATION OF DEPENDENTS

(To be completed by a non family member)

Please print in block letters using black or blue ink.

Please read the following information carefully before completing the form

The Debswana Pension Fund provides for retirement benefits to members of the Fund. In the event of a member's demise, the retirement benefits that are due to the member are distributed by the board of Trustees to dependents and beneficiaries of the deceased as prescribed by the rules of the Fund.

To assist the Board of Trustees in fairly distributing the member's funds, we have identified you as a potential resource to provide us with additional information. In the sections below we provide you with a set of questions for you to answer. We request that the questions be answered as fully as possible. The Board of Trustees will review all the information received.

You are not obliged to complete the form and your participation in this process is voluntary, however your input will be appreciated.

PLEASE ENSURE THAT THE INFORMATION DISCLOSED WITHIN IS PURELY AS YOU KNEW IT DURING YOUR AQUAINTANCE/RELATIONS WITH THE DECEASED AND MUST REMAIN INDEPENDENT OF THE OPINION OR INPUT OF THE FAMILY AND RELATIVES OF THE DECEASED

PLEASE RETURN THE COMPLETED FORM TO:

The Operations Manager
Debswana Pension Fund
P/Bag 00512
Gaborone

Gaborone Office
Fax: 267 3936239
Tel: 267 361 4267
Tel: 267 361 4236
Tel: 267 361 4354

If you need assistance with the completion of the form, please contact us at the contact details provided above.

A. DETAILS OF THE DECEASED AS YOU KNOW THEM

Name of known employer

First name(s) Surname

B. DECLARATION BY INDEPENDENT THIRD PARTY

I declare under oath that: I (full name and surname)

Identity number

Relationship to the deceased (e.g. friend, doctor, colleague, pastor - NOT A FAMILY MEMBER),

Number of years that I have known the deceased: years,

My landline telephone Code No.

My cellphone number

